

t48_zf_lang1 (TMZ-
iUA8wSPL9vw86c1GBRufKGEqXhivu7GK)

October 27, 2020

Let $v1_zf_lang : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zf_lang : \iota$ be given. Let $r2_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_zf_lang X0) \wedge (m2_finseq_1 X0 k5_numbers)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((v1_zf_lang X1) \wedge (m2_finseq_1 X1 k5_numbers)) \Rightarrow (\forall X2.(\\ & (v1_zf_lang X2) \wedge (m2_finseq_1 X2 k5_numbers)) \Rightarrow ((\neg(\neg(r3_zf_lang \\ & X0 X1) \wedge (r2_zf_lang X1 X2)) \wedge (\neg(r2_zf_lang X0 X1) \wedge (r3_zf_lang \\ & X1 X2)) \wedge (\neg(r2_zf_lang X0 X1) \wedge (r1_zf_lang X1 X2)) \wedge (\neg(r1_zf_lang \\ & X0 X1) \wedge (r2_zf_lang X1 X2)) \wedge (\neg(r3_zf_lang X0 X1) \wedge (r1_zf_lang \\ & X1 X2)) \wedge (\neg(r1_zf_lang X0 X1) \wedge (r3_zf_lang X1 X2)))))) \Rightarrow (r3_zf_lang \\ & X0 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m2_subset_1 \\ & X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((m1_subset_1 X0 k1_zf_lang) \wedge ((v1_zf_lang \\ & X1) \wedge (m1_finseq_1 X1 k5_numbers))) \Rightarrow (v1_zf_lang (k8_zf_lang X0 \\ & X1)) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\neg v1_xboole_0 k1_zf_lang \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1_subset_1 X0 k1_zf_lang)\wedge(m1_finseq_1 X1 k5_numbers))\Rightarrow(m2_finseq_1 (k8_zf_lang X0 X1) k5_numbers) \quad (6)$$

Assume the following.

$$m1_subset_1 k1_zf_lang (k1_zfmisc_1 k5_numbers) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_zf_lang X0)\wedge(m2_finseq_1 X0 k5_numbers))\Rightarrow(\forall X1. \\ ((v1_zf_lang X1)\wedge(m2_finseq_1 X1 k5_numbers))\Rightarrow((r1_zf_lang \\ X0 X1)\Leftrightarrow(\neg(X1\neq k6_zf_lang X0)\wedge((\forall X2.((v1_zf_lang X2)\wedge \\ m2_finseq_1 X2 k5_numbers))\Rightarrow((X1\neq k7_zf_lang X0 X2)\wedge(X1\neq k7_zf_lang \\ X2 X0))))\wedge(\forall X2.(m2_subset_1 X2 k5_numbers k1_zf_lang)\Rightarrow \\ (X1\neq k8_zf_lang X2 X0)))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(v1_xboole_0 X1)) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_zf_lang X0)\wedge(m2_finseq_1 X0 k5_numbers))\Rightarrow(\forall X1. \\ ((v1_zf_lang X1)\wedge(m2_finseq_1 X1 k5_numbers))\Rightarrow(\forall X2.(\\ m2_subset_1 X2 k5_numbers k1_zf_lang)\Rightarrow((r2_zf_lang (k8_zf_lang \\ X2 X0) X1)\Rightarrow(r3_zf_lang X0 X1)))) \end{aligned}$$